

šibenski list

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA OPCINE ŠIBENIK

Cijena 20 dinara — Izdaje Novinsko-izdavačko poduzeće »Štampa« Šibenik — Direktor MARKO JURKOVIĆ — Mjesečna preplata za SFRJ 100 dinara — Tekući račun: Komunalna banka Šibenik 435-11-1-8 * Telefon štamparije 22-28 i 29-53

bolji uslovi života
viši standard
mogućit će i
nažniji razvitak
aše privrede, i to
reba da nam bude
ili.

Tito na V kongresu
indikata)


Vjerujemo da će ovaj Prvi maj i naredni mjeseci ove godine proteći u nastojanjima da se ove i druge Titove riječi oživovore; da se pronađu sistemi po kojima će proizvođači biti zaista nagradeni onako kako i rade; radničko samopravljanje dobiti nove impulse sa većim sredstvima; najvažnije isli Ustava ispuniti nove zakone.

Danas su nam mnogo potrebni radni dogовори, poslovost, produktivnost, racionalna ekonomska i investiciona politika, pravi način nagradivanja, stimulansi koji će pokrenuti naši rad i veće zalaganje.

Pročitajmo još jedanput Titove riječi upućene V kongresu indikata, radničkoj klasi, svim poslanicima: »Govorite i o tome misli na bolje uslove života, više standard, dalji razvitak privrede) mi ćemo vas slušati i vi nas onda prisilite da to i izvršimo. Ijetimo se razgovor u Saveznoj skupštini o potrebi izmjena i poboljšanja privrednog sistema, pogledajmo Osnovne smjernice i pretkongresu aktivnost Saveza komunista.

U svim razgovorima, u svim dokumentima govor se o svjeku, o proizvođaču, o uslovima njegova života.

Ništa bolje, korisnije, prazničnije nije moglo biti urađeno za ovaj Prvi maj nego da se porazgovara o stvarima koje su dobara smatrane tabuom, bar za javnost, da se pronađu modusi



NA PRVI MAJA

i snage kako bi se stalo na put investicijske, kako bi se i pored betona vidio čovjek.

Kojim će se putem izmjeniti raspodjela nacionalnog dohotka, kojom tehnikom, za sada nije važno. Značajno je što je shvaćeno da samo investiranje i podizanje novih fabrika ne može biti jedini put napretka što je činjenicom dokazano da se i sadašnji kapaciteti industrije koriste tek nešto više od pola i da bi se produktivnost znatno povećala u rekonstrukcijama starih poduzeća, poduzeća u kojima rade spremni, iskusni, stručni radnici.

Šta znači preraspodjela nacionalnog dohotka, zna se. To će biti prilika da proizvođača bolje nagradimo za bolji rad da dobiju onoliko koliko doprinesu kolektivu, zajednici.

To će biti dobra prilika i za sve radne organizacije da boljem privredovanjem obogate fondove, da se njihovim radničkim savjetima i kolektivima sa više povjerenja povjeri i investiciona komiteta.

Ko garantira da će bolje trošiti dinara općinske, kotarske, republike skupštine, od proizvođača, bolje od onih koji su stvorili ta sredstva. Možemo s pravom očekivati da će investicioni dinar biti mјeren poslovni rukama, domaćinskom brigom, da će biti korisniji.

Naravno, preraspodjeli nacionalnog dohotka, u kojoj će proizvođač i radne organizacije dobiti više, zahtijevat će i druge promjene.

Neće, naravno, sve ići glatko. U principu svi se slažemo da radnom čovjeku valja poboljšati standard, da mu valja omogućiti da za veći rad dobije više. I svi se slažu da je u dosa-

dašnjoj investicionoj politici bilo grešaka i da smo prekardašili podižući nove a loše organizujući stare fabrike. Svi se slažu da je kupovna moć građana jedan od osnovnih stimulansa napretka privrede.

Ali, mišljenja su različita kad principe valja provesti. Onda se javljaju otpori. Otpora ima sada i bit će ih.

Idemo u susret i Osmom kongresu Saveza komunista.

Osnovne smjernice za pretkongresnu aktivnost već su objavljene. U njima, pored ostalog, piše:

„... Društveno-ekonomski odnosi zahtijevaju da životni standard raste da bi rasla i produktivnost rada i da bi privreda mogla normalno da funkcioniра i da se razvija. Zato je životni standard bitan element društvene reprodukcije, objektivna zakonitost sa kojom mora računati naša ekonomska politika, obezbjeđujući i odgovarajuće materijalne rezerve na svim nivoima... Narušavanje ove zakonitosti, koja se ispoljava u ekstenzivnom investiranju, u ekonomski neosnovanom dupliranju proizvodnih kapaciteta, u podizanju fabrika koje će raditi sa pola snage, s tim da se takva investiciona politika vodi na bazi restrikcije lične potrošnje i sličnih mјera neopravdanog „stezanja kaiša“ — neizbjegljivo rada veoma ozbiljne disproporcije, remeti odnose cijena i tržiste, stvara političko nezadovoljstvo, degeneriše društvene odnose u pravcu birokratizma, sužava ili ukida ona prava organa samoupravljanja koja oni u našem društveno-ekonomskom sistemu treba da imaju, jednom riječju, vuče unazad i društveni i privredni sistem...“

Ove i druge riječi Smjernica garancija su da će najprogresivnija, najnaprednija stremljenja u politici i privredi dobiti snagu Partije.

Z. Z.

Solidarnost i obaveze

Prvomajski praznik, danas kao i uvijek, ne daje razloga samo za radost i slavlje, smotre i manifestacije, već i za raziskivanje i analize. U času kada prvomajski enutak briše mede i granice između ljudi i akcija, radni narodi dolaze do krupnog saznanja: da progres i dobro nije samo ono što se nalazi između vlastitih granica, jer se služiti i životu može samo ako se svjetska civilizacija ne dijeli na dobru i rđavu, ako se ljudi prema čovjeku prihvati, kao zajednička i jednost i ideal.

Pod prvomajskim simbolima — koji znače ternaljnu solidarnost u borbi za nove uštvene realnosti, za slobodne ljudske odnose, jednaka prava i jednak položaj za sve — idu se uče da shvate razlike u svijetu i da štuju način mišljenja i života, kao i stvarstvo drugih. Uče se da ovladaju znanjem i zumboom kao jednim sredstvom politike u ovom svijetu složenih problema i fantastičnog pona svoje moći, da ne postanu zarobljenici aterijalnih faktora i idejnijih dogmi, niti oružani avanturisti. Pod tim simbolima oni okupaju svoje redove i jačaju svoje napore za varanje svijeta slobodnih i ravnopravnih ljudi koji treba da ovladaju historijom i budućnošću, da bi međunarodno bratstvo, razumevanje i slobodna cirkulacija duhovnih i aterijalnih vrijednosti zamjenili stanje pojeljenosti na gospodareće i podredene zemlje, na privilegirane i diskriminirane klase, na ijet sitih i svjet gladih.

Za Jugoslavene, tak dan je dvojako značajan: kao simbol njihove nerazlučive pripadnosti progresivnoj zajednici ravnopravnih i slobodnih građana svijeta, i kao praznik vlastite nacionalne afirmacije i nezavisnog razvijanja. U ovoj prilici ima mjesta i za nacionalnu srđost, jer je primjer Jugoslavije potvrdio da se politički progres i društvena evolucija ne mogu zaustaviti silom, da brojna smanje rješava sve i da istina ne mora obavezno biti na strani jačeg. Taj primjer je poučan i tuelan i danas, kada se nevjera u snage i socijalizma javlja kao kočnica progrusa pretvara u ideologiju sile.

Nezavisan i samostalan put Jugoslavije, nije bio građen na tuđim obrascima, predstavlja je za protekle dvije decenije stalno razvijanje i provjeravanje novih oblika socijalističkog razvoja, koji svoj korijen imaju u vrokoj demokratskoj organizaciji stvorenoj u dinama Revolucije. Izgradnji novog tipa ravnopravnih demokratskih odnosa davalna je odstrek ne samo za materijalni preobražaj ljudi, već i za afirmaciju viših oblika ljudske slobode, za dosljedno razvijanje humanizma, stalno oslobođanje i bogaćenje ljudske čovječnosti. Nikad u jugoslavenskoj praksi

nije bio rob doktrine, kumira, nego, kao član slobodne zajednice, glavni nosilac inicijative i stvaralaštva, glavni faktor kretanja prema višim demokratskim formama i svjestan borac protiv birokratizacije i svakog političkog monopola.

Vlastito iskustvo poučilo je Jugoslavene da demokracija i demokratska inicijativa moraju biti osnov socijalističkog društva, da u direktnoj demokraciji neposredni proizvođači moraju biti upravljači, jer se u protivnom državni aparat pretvara u samostalnu silu iznad društva. Zato je sistem samoupravljanja radnih ljudi u svim sferama nacionalnog života, sistem koji afirmira svjesnu individualnu volju, postao u Jugoslaviji prvi put dominantna karakteristika jedne socijalističke društvene organizacije i osnovna poluga daljeg revolucionarnog kretanja. Novi jugoslavenski Ustav postao je u tom pogledu prva povjesta samoupravljanja u svijetu.

Jugoslavensko iskustvo dalo je niz novih socijalističkih oblika i metoda demokratskog upravljanja, koji nisu značajni samo za naše Jugoslavije, nego i za dalju evoluciju socijalističke misli u svijetu i za razvoj progresivnog čovječanstva uopće.

Jugoslavenski put se ne dopada onima koji još nemaju da preuzele sisteme starih odnosa potičenjenosti i kapitalističke eksplotacije, koji čitav proces savremenosti i progrusa napadaju sa pozicijom slijepog antikomunizma. Njihov otpor, međutim, ne zabrinjava, jer su njegovi nosioci neopozitivo i beznadno izgubili trku sa vremenom.

Jugoslavenski put se ne dopada ni onima koji još uvijek robuju dogmi i za koje se pojam dobrog socijalizma ograničava samo na vlastite granice. Ta sektaška, kvazirevolucionarna struja, koja sa tla Kine i njenih slijedbenika ugrožava jedinstvo međunarodnog radničkog pokreta, izražava u stvari nepovjerenje u stvaralačku vitalnost masa i efikasnost socijalističke demokracije. Ona je šovinizirani izdanak staljinističke tradicije domatizma, birokratizacije, začaurenosti i glajšaljovanja. To, međutim, nikad nije bilo znak snage, nego znak slabosti socijalizma, te je, kao takvo, lišeno dugoročnje perspektive.

Prvomajski simboli — u kojima se izražavaju vitalni interesi i solidarnost radničke klase svijeta — obavezuju sve istinske pristalice mira i napretka da se bore za očuvanje svog jedinstva, ali ne putem kompromisa na račun principa socijalizma i mira, već putem demokracije odnosa između radničkih partija i pokreta, putem izolovanja pobornika hladnog rata, i onih sa Zapada i onih sa Istoka.



Povojim čitaocima čestitamo Prvi maja!

Iz radnog kolektiva Tvornice elektroda i ferolegura Šibenik

Radničko samoupravljanje, jedno od osnova društvenog i državnog uređenja, prešlo je do sada kod nas značajan put razvjeta, kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu. Njegov kvantitativni rast očituje se u brojnosti radnih ljudi u pravljaju, a kvalitet u svijestii saznanju, da je samoupravljanje pravilo, koje pripada najširem krugu maza, saznanje o identičnosti ciljeva radne organizacije i radnih ljudi.

Ti identični i ipak specifični interesi, predstavljaju danas okosnicu privređivanja i životnog standarda.

moupravljanje unutar ekonomskih jedinica. Postoji zbor ekonomskih jedinica i izvršni odbor, kao njen izvršni organ. Zbor čine svi radnici zaposleni u ekonomskoj jedinici. On ima svog predsjednika, čije su funkcije slične predsjedniku radničkog savjeta. Izvršni odbor sa-

tivnih planova, pravilnika o raspodjeli osobnih dohodata, raspavljanje o troškovima i normativima svog privrednog plana, odlučivanje o raspodjeli rezervnog fonda osobnih dohodata, uvodenje prekovremenog rada itd.), to su funkcije savjeta grupe ekonomskih jedinica,

PUNA AFIRMACIJA RADNIČKOG SAMOUPRAVLJANJA

Da bismo nešto više saznali o oblicima samoupravljanja u našim radnim kolektivima, da bismo uočili njihov razvojni put i njihov današnji zamah, posjetili smo Tvornicu elektroda i ferolegura, koja je postigla značajne rezultate u posljednjih nekoliko godina, učvršćujući i daje razrađujući sistem neposrednog samoupravljanja.

Prije nekoliko godina u ovoj radnoj organizaciji, kao i drugoj, samoupravljanje je bilo usredotočeno na posredni oblik, putem radničkog savjeta i upravnog odbora.

U čemu se sastojala ta posrednost funkcija radnika u radu unutar radničkog savjeta?

Radnički savjet, iako organ samoupravljanja, bio je centralni organ u poduzeću, čija su ovlaštenja bila odmjerena prema općim interesima organizacije, bez one unutrašnje nijansiranosti u mnogim važnim pitanjima proizvodnje i raspodjele. Da bi se otklonili ti nedostaci i samoupravljanje više proširilo, uvedeni su i pogonski radnički savjeti, kojima su dala neka ovlaštenja centralnog radničkog savjeta. Međutim, daljnje usavršavanje samoupravljanja u privredi, tražilo je da se radnim ljudima daju takova ovlaštenja, koja će im osigurati što neposrednije učešće u poslovima organizacije, jer je to najbolji način da radnik shvati da isključivi uspjeh poduzeća, a s tim i povećanje njegovog ličnog dohotka i standarda ovisi o njemu samome, odnosno o onom samoupravnom organu, kojem on pripada i u kojem i sam upravlja.

Treća etapa ovog razvijanja i usavršavanja bilo je uvođenje sistema upravljanja i odlučivanja neposrednih proizvođača putem ekonomskih jedinica, savjeta grupa ekonomskih jedinica, raznih komisija i drugih organa. To je uvođenje uvedenjem sistema nagradivanja prema radu. Svaka ekonomski jedinica ovdje čini grupu ljudi s određenim sredstvima za rad i oni čine jednu određenu radnu jedinicu.

Na zborovima ekonomskih jedinica radnici najdirektnije odlučuju o mnogim važnim poslovnim odnosima. Prema prednacrutu statuta ove radne organizacije, neposrednom upravljanju dat je još veći obim nego što je sada u primjeni. Prema tom prednacrutu postojat će prethodni i nadahnuti referendum i zbor ekonomskih jedinica. Prethodni referendum znači, da radnički savjet ne može o

nekom pitanju donijeti odluku, prije nego radna zajednica preko zbora ekonomskih jedinica ne zauzme svoj stav o tom pitanju. Ukoliko je pak odluka radničkog savjeta suprotna sa zauzetim stanovištem ekonomskih jedinica, najviši organ dužan je takovu odluku obavezno staviti pred referendum radnom kolektivu.

Što to konkretno znači? Da su ekonomski jedinice maksimalno zaštićene u proizvodnji i upravljanju, a to znači i sam proizvođač. U tome se i očituje velika važnost ekonomskih jedinica.

S druge strane, legalnost i opravdanost pojedinih odluka radničkog savjeta dolaze do izražaja u momentima, kad on odluči da se radna zajednica izjasni referendumom o nekoj već donesenoj odluci, kojom se ta odluka potvrđuje ili ne potvrđuje. To predstavlja novinu u prednacrutu statuta Tvornice elektroda i ferolegura. Osim toga postoje slučajevi, kada je radnički savjet obavezan da neka temeljna pitanja iz djelatnosti poduzeća stavi prethodno na referendum.

Zanimljivo je u ovoj organizaciji da i to, što postoje komisije radničkog savjeta, koje imaju široka ovlaštenja, tako da u pojedinim slučajevima savjet ne smije donijeti odluku, prije nego što komisija dade svoje mišljenje o tom priedlogu organizma upravljanja. Ne radi se ovdje o tome, da su kompetencije radničkog savjeta ograničene. Uostalom, on je sam predviđao izvjesno ograničenje, već time, što je to unio u načrt statuta. To samo pokazuje, koliko je samoupravljanje decentralizirano.

Veoma važna uloga data je ekonomskim jedinicama. U njima se prate i obraćunavaju troškovi, izvršavaju određeni privredni zadaci. U njih radnici, kao upravljači dijele rezultate rada među sobom, a prema osnovima i mjerilima pravilnika o raspodjeli, koje mogu donositi i same ekonomski jedinice. Dosledno tome, ekonomski jedinica može svoja ostvarena sredstva dijeliti i prema drugim mjerilima, različitim od onih, koje predviđa pravilnik poduzeća. Ona može, na pr., odrediti za neka radna mesta veću sumu bodova, a može čak unijeti i nove elemente u raspodjeli. U dosadašnjoj praktici u radnim organizacijama također malo se bave tim problemima. Potrebe za obrazovanje inicira samo Radničko sveučilište, što naravno, nikad ne može biti stvaran odraz potrebe i vrste obrazovanja.

Dosadašnja iskustva pokazuju da se uzdizanje kadrova, a posebno obrazovanje proizvođača - upravljača ne može provoditi samo putem kratkotrajnog oblika, kao što su kraci seminar, kursevi i ciklusi predavanja, već uvođenjem ustaljenih formi dopunske općeg, ideološko - političkog, društvenog, ekonomskog i stručnog

ukazuje kao veoma važne u privrednom životu svake jedinice i njihove međusobne koordinacije.

Ovakav sistem samoupravljanja nije ni u ovoj organizaciji nešto konačno. On će biti još više razrađen i afirmiran u statutu, zapravo u njegovoj praktičnoj primjeni.

Rezultati dosadašnjih napora pokazuju i u proizvodnji i u stupnju svijest radnih ljudi, da je ovakav sistem veoma pogodan, da ima čvrste osnove i da osigurava pravilan ekonomski rast poduzeća, a njegovim članovima najneposrednije upravljanje i siguran materijalni položaj.

J. C.

Opće i stručno obrazovanje proizvođača - osnovni faktor unapređenja proizvodnje

Jedan od važnih organizacionih faktora u radu na oprobavljanju kadrova trebalo bi da budu kadrovske službe, koje u našim uslovima djeluju u svega osam radnih organizacija, a u ostalim te poslove obavljuju pojedini referenti ili sekretari. Ove institucije, naročito one u tvornici lakih metala »Boris Kidrič« i Tvornici elektroda i ferolegura postigle su značajne rezultate na području obrazovanja zaposlenih. Međutim, činjenica je da ni jedna kadrovska služba našeg područja nije do sada temeljito izučila stanje obrazovnog i stručnog nivoa i potrebe za raznim profilima kadrova. Tek na osnovu toga te službe bi provodile opće, ekonomsko i stručno obrazovanje i oprobavljanje proizvođača-upravljača, odnosno davale bi prijedloge svojih planova posebno Radčkom sveučilištu, specijaliziranoj instituciji za obrazovanje odraslih. I sindikalne organizacije, kao društveno-politički faktori u radnim organizacijama također malo se bave tim problemima. Potrebe za obrazovanje inicira samo Radničko sveučilište, što naravno, nikad ne može biti stvaran odraz potrebe i vrste obrazovanja.

Obrazovanja. Takvim načinom rada još više bi se doprinijelo aktivnom učešću radnih ljudi u organima radničkog i društvenog upravljanja, razvitku socijalističkog odnosa među ljudima, primjeni savremene organizacije rada i podizanju kulturnog standara proizvodnja.

U nekoliko godina rada Radničkog sveučilišta u Šibeniku

razne seminare s područja obrazovanja završilo je oko 900 polaznika. Međutim, i pored toga može se reći da zbog odsustva tačnijih pokazatelja o broju nepismenih, polupismenih i djelomično obrazovanih proizvođača, rezultati nisu zadovoljavajući. Slično je i na području stručnog obrazovanja gdje je u poslednjih nekoliko godina kvalifikaciju i visu kvalifikaciju steček 750 polaznika, tečajevi daktilografije završilo 390 polaznika, a tečajevi za usavršavanje u struci 105 polaznika.

Postignuti rezultati posebno ne zadovoljavaju zbog postojeće nepovoljne strukture zaposlenih, koja se doduše nešto poboljšala, ali i pored toga u odnosu na potrebe, stanje je još uvek akutno. Iz analize potrebe za kadrovima na osnovu pravilnika o raspodjeli osobnih dohodata u industriji uočava se pomanjkanje većeg broja kvalificiranih i visoko kvalificiranih radnika, čija radna mjesta počivaju lica bez traženih kvalifikacija. Samo u oblasti industrije, koja je dominantna u privredi Šibenske komune, nedostaje 458 visoko kvalificiranih i 390 kvalificiranih radnika, a slično stanje je i u službeničkom kadru.

U općoj strukturi zaposlenih visoko kvalificirani kadrovi zastupljeni su sa svega 4 posto, kvalificirani su oko 25 posto, a ostalo su nekvalificirani ili polukvalificirani radnici.

Jedna anketa koja je prije otprilike godinu dana provedena u 34 organizacije pokazuje da su radna mjesta za koja se traži visoka stručna spremila ponuđena sa svega 33,1 posto, radna mjesta sa višom stručnom spremom sa svega 29,3 posto, a ona sa rednjom stručnom spremom sa 34,9 posto. U isto vrijeme za koja se traži visoka kvalifikacija radnika bila su popunjena sa 31,3 posto, a ona za koja se traži

kvalifikacija sa 69,9 posto. Iz podataka ankete proizlazi da od 10.316 radnika, potrebne kvalifikacije nema 5693 radnika ili 55,2 posto od zaposlenih. U pogledu stručnih kadrova najslabija je situacija u poljoprivredi gdje potrebne kvalifikacije imaju svega 11 posto zaposlenih i u građevinarstvu, gdje tražene kvalifikacije imaju 23,3 posto zaposlenih. Dakle, dvije vrlo važne privredne grane, u podizanju društvenog standara imaju nepovoljnu strukturu zaposlenih. S obzirom na potrebe i perspektivu, stanje u pogledu stručnosti ne zadovoljava ni u takozvanim tercijarnim djelatnostima. Struktura zaposlenih i potrebe za stručnim kadrovima govore ujedno i o tome da se u investicionoj politici u našoj komuni uvijek vodilo dovoljno računa o odlučujućem faktoru u proizvodnji, o čovjeku.

Prihvatu Šibenu u narednim godinama sedmogodišnjeg plana očekuju veliki zadaci. Zajartani plan razvoja aluminijске industrije, saobraćaj, turističke privrede, zanatstva i ostalih djelatnosti zahtijeva stalni i sistematski rad na stručnom oprobavljanju potrebnih kadrova. S obzirom na perspektivu našeg društveno - političkog razvijanja posebnu brigu u sklopu tih podataka zahtijeva rad na društveno - ekonomskom i ideološko-političkom obrazovanju proizvođača - upravljača. Tim više što je dosadašnje iskustvo pokazalo da je mehanizam samoupravljanja zakazivao upravo tamo gdje su stručna spremi i nivo društveno - političke svesti bili u nesrazmjeru sa zadacima radne organizacije. Privredne i ostale djelatnosti na području Šibena morale bi u tom pogledu učiniti snažan zaokret, jer od toga u prvom redu zavisi realizacija planova našeg daljnog razvoja.

T. Dean

Završen V kongres Saveza sindikata

Poslije pet dana intenzivnog rada u plenarnim sjednicama i komisijama u Beogradu je završio V kongres Saveza sindikata Jugoslavije. Posljednjeg dana na plenarnoj sjednici delegati su jednoglasno prihvatali izvještaje pet kongresnih komisija, u kojima se ističe da su delegati jednodušno pozdravili uvodnu riječ generalnog sekretara SKJ i predsjednika Republike Josipa Broza Tita, potpuno usvojili referat predsjednika Centralnog vijeća SSJ Svetozara Vukmanovića i politiku iznesenu u kongresnim materijalima.

Na komisijanskim govornicama pojavio se 281 delegat i sedam gostiju iz inozemstva. Delegati su svojim izlaganjima obogatili rad Kongresa mnoštvom činjenica i konstatacija iz životne prakse proizvođača. Tako se u izvještaju prve komisije ističe da su diskutanti podržali zahtjeve da se izmjene dosadašnji odnosi u globalnoj raspodjeli nacionalnog dohotka s time da se pokloni više pažnje ličnoj potrošnji i ostavljanju više sredstava radnim kolektivima. Naglašeno je da bez izrazitije orientacije na brže povećanje

ličnih dohodata neposrednih proizvođača u sadašnjim uvjetima nije moguće ostvariti brži porast proizvodnosti rada. Ostavljanje većih sredstava radnim kolektivima pridonijelo bi jačanju njihove uloge u procesu proširene reprodukcije, a to je i preduvjet za daljnji razvoj radničkog samoupravljanja, racionalnog privređivanja, potpunijeg iskoristavanja rezervi i sve odgovornijeg odnosa radnika prema društvenim sredstvima.

U izvještaju druge komisije ističe se da — u cilju produbljenja radničkog samoupravljanja — treba učiniti sve da investiciona politika poduzeća ne bude izvan uticaja neposrednih proizvođača, a to se odnosi i na vodenje politike i, također, prigodom formiranja ekonomskih jedinica.

Polazeći od toga da su komune dužne da osiguraju, osnovne potrebe ličnog i društvenog standarta radnih ljudi, što u većini komune nisu u stanju da učine, — u izvještaju treće komisije naglašeno je, — da je neophodno izvršiti preraspodjelu nacionalnog dohotka i utvrditi takve odnose u raspodjeli kojima bi komunama osigurali bolji materijalni položaj, uz poštovanja principa da visina sredstava komune mora zavisiti od ostvarenog obima proizvodnje i stupnja proizvodnosti rada na njenom području.

Kongres je, također, usvojio izmjene i dopune u Statutu Saveza sindikata Jugoslavije i kongresnu rezoluciju. Na završetku Kongresa uz burne ovacije delegata upućeno je pismo predsjedniku Republike Josipu Brozu Titu. Kongres je izabrao novo Centralno vijeće SSJ od 183 članova. Za predsjednika CV SSJ ponovo je izabran Svetozar Vukmanović, a za generalnog sekretara inž. Vojo Skendžić.

na na svim nivoima, te da treba sposobiti stručne službe i institucije koje će sistematski pratiti i proučavati kretanje sredstava radnih ljudi u organima radničkog i društvenog upravljanja, razvitku socijalističkog odnosa među ljudima, primjeni savremene organizacije rada i podizanju kulturnog standara proizvodnja.

Kongres je također, usvojio izmjene i dopune u Statutu Saveza sindikata Jugoslavije i kongresnu rezoluciju. Na završetku Kongresa uz burne ovacije delegata upućeno je pismo predsjedniku Republike Josipu Brozu Titu. Kongres je izabrao novo Centralno vijeće SSJ od 183 članova. Za predsjednika CV SSJ ponovo je izabran Svetozar Vukmanović, a za generalnog sekretara inž. Vojo Skendžić.



Svim radnim ljudima i sindikalnim organizacijama šibenske komune

čestitamo

1. MAJA

MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

OPĆINSKO SINDIKALNO VIJEĆE
SIBENIK

Autobusom šibenskog „Autotransporta“

Cesta duga jedan dan

Prije više godina vozio saim se starim autobusom šibenskog poduzeća prema Zadru. Bio je hladno, cesta više nago loša. Na dionicici između Vodica i Pirovca morali smo izaći da bi malo pogurali kola. »Autotransport« Šibenik raspolagao je sa svega 12 autobusa. Tada ni kilometar ceste nije bio asfaltiran.

Danas je situacija sasvim drukčija. Na sjeveru imamo magistralu, na jugu prema Splitu, upravo se dovršava. Poduzeće sada ima 40 autobusa sa pet novih modernih karoserija »Dubrava 6« (Karavela). Saobraćaj se obavlja na jedanest međugradskih linija i na čitav niz prigradskih za radnike. U razdoblju od svog osnutka pa do 1960. bruto-prodукт se povećao od 26 na 318 milijuna dinara, dok je u 1963. godini dosegao iznos od 650 milijuna. Planom za 1964. predviđeno je 850 milijuna dinara bruto-produkta. Ovo se odrazilo i na osobna primanja, pa se danas prosječni dohodak radnika u ovom poduzeću kreće oko 37.000 dinara. Ovaj projekat je visok zbog posebnih naknada vozačkom osoblju. O ovoj godini povećanje osobnih dohodatak iznosiće 15 posto, tako da će najniži stav biti 20.000 dinara.

Investicione ulaganja u protekloj godini na putnička vozila iznosila su oko 86 milijuna dinara, sa 30 posto učešća poduzeća. U ovoj godini ova ulaganja će iznositi 80 milijuna dinara s oko 50 posto vlastitog učešća.

Interesantan je ovaj podatak: u prošloj godini prevajeno je sa putnicima 2.048.000 kilometara, što je prema 1962. godini povećanje za 53 posto, dok je ukupno prevezeno 2.607.000 putnika.

No, sve teškoće nisu prestale. Jedan od glavnih razloga su još uvijek ceste i to loše ceste.

Ovog jutra, osoblje posao za Dubrovnik, osoblje autobusa sačinjavali su: Milaković Paško (vozač sa 33 godine službe, od toga 6 godina u »Autotransport Šibenik«), Mehic Slavko (vozač sa 20 god. službe, od toga 10 godina u ovom poduzeću), i Žaja Marijan, pomoćno šutljivi, ali veoma uslužan konduktér. U kolima smo imali malo putnika. Nekolicina ih je došla iz Zadra, polazne stanice ove linije. »Sve će se to putem popuniti, kaže Šofer, kako budemo odmicali dalje. Osim toga, više će ih biti kad se budemo vraćali iz suprotnog pravca.«

Na žalost, još nemamo sreće da se do naše »metropole turizma« Dubrovniku, vozimo brozo i udobno. Relativno lako savladujemo loš put preko Jelinjaka do Rogoznice. Izlastkom na magistralu, veoma brzo se približavama Trogiru, Splitu. Zastanak na splitskoj o-



Paško Milaković

bali traje deset minuta. Ušli su novi putnici. Medu njima još nemaju turista. U Omis stižemo za svega petnaestak minuta, a tada skrećemo da bi se isto tako brzo uspeli do Gata. Napuštamo asfalt i more. Ni jedno ni drugo ne ćemo vidjeti više od 200 kilometara!

Pitao sam drugog vozača, koji se odmarao: Kako savladujete ovu cestu? Koje su vam dionice najteže?

— Cesta je ovdje, kako vidiš, veoma teška. Ipak, najteže su dionice između Rudina i Vrgorca, te u nizini između Metkovice i Bodžule.

Koliko dugo vozite ovom relacijom, upitao sam vozača. Milaković. »Obojica vozimo već dvije godine, otkako je otvorena linija. Isto tako i još druga dva vozača na drugim kolima. Svi drugi dan jedan od nas ostaje kod kuće u Šibeniku, gdje samo noći. Dva puta mješeno imamo pauzu.«

Ovog tmurnog popodnevnog, čudno izgledaju mnogi turisti u najlonskim ogrtićima za kišu, što marljivo i ustrajno istežu svoje vratove da bi u što krajevi.

Vozimo se uz prozirnu Riječku dubrovačku. U daljinu se nazire Lokrum . . .

Dubrovnik dočekuje putnike dobrodošlicom na mnogo jezika, ali i s pitanjem: »Trebate li sobu?«

Ovog tmurnog popodnevnog, čudno izgledaju mnogi turisti u najlonskim ogrtićima za kišu, što marljivo i ustrajno istežu svoje vratove da bi u što krajevi.

OPĆINSKI ODBOR SSRN I OPĆINSKI KOMITET SK
ŠIBENIK

čestita

1. MAJA

MEĐUNARODNI PRAZNIK RADNOG NARODA

svim građanima i radnim kolektivima naše općine i žele im nove uspjehe u socijalističkoj izgradnji


Svečanosti u Drnišu

Drnišani će i ove godine svečano proslaviti prvomajske praznike. U gradu i selu održat će se niz kulturno-umjetničkih i zabavno-sportskih priredaba.

Općinski odbor Socijalističkog saveza pokrenio je široku akciju uljepšavanja grada, kako bi praznik rada dočekao što uredniji, čišći i iskišeniji. Sportske organizacije pri školama pripremili su razna takmičenja u rukometu, odbojci i malom nogometu.

Kao i ranijih godina, proslavu prvomajskih praznika veliki broj sindikalnih podružnica priprema izlete u blizu i dalju okolicu. Roški slap Skradinski buk ili već poznato pravomajsko praznovanje u Orljaku.

Tradicionalnu prvomajsku paradu u Beogradu, moći će ove godine prvi put promatrati brojni Drnišani na ekranima svojih televizora. (c)



Na putu prema Dubrovniku

je impresiran. Cesta, kojom se sada vozimo prema Hercegovinu, veoma je stara. Gradili su je Francuzi za vrijeme maršala Marmonta, ravno prije 155 godina. Kažu, da je bila gotova za samih 9 mjeseci. I to od Splita do Dubrovnika. Francuzima se očito veoma žurilo. Zastali smo u malom selu Katuni.

Na Stradunu mnogo šetača najviše omladine. Čuo sam ovakav dijalog: NO: »Bio sam kod Fedora. Imaju novi stan u Gružu.«

ONA: »Oh, kad bih imala divnu kuću, da znaš samo, kako bih je namjestila!«

Te večeri, kada sam se optraštao s osobljem autobusa, upitao sam vozača, kakav im je bio ovaj dan.

— Običan, kao i mnogi drugi odgovorio je jedan od njih. Pregledat ćemo kola i poći na spavanje. Sutra nas čeka isti ovaj put.

J. Čelar



Slavko Mehic

Proslava prvog maja

Bogat program u Kninu

Proslava Prvog maja — Praznika rada u Kninu i na području općine bit će obilježena prijedolom političkim manifestacijama, brojnim zabavnim i sportskim priredbama, te izletima. Prolaziva će se organizirati prema slijedećem programu:

Uveće, uoči praznika, ulicama Knina, pod zastavama progredjajući će povorka omladine i gradana s bakljama i transparentima. Kninska tvrdjava bit će bogato iluminirana.

Ranije, u toku dana, Odred izviđača »Boško Žunić« podigao je naselje šatora u logoru na prostoru između Osnovne škole i zgrade suda.

Rano izjutra, Prvog maja, vojna muzika će budnjicom pozdraviti Prvomajski praznik. U toku dana sindikalne podružnice organizirat će izlete za članstvo

Za vrijeme praznika u kinu Doma JNA bit će prikazivan film »Nevesinjska puška«. (m)

lidarnosti, a zatim će nastupiti orkestar KUD »Božidar Adžija« koji će izvesti marš iz Verdijeve »Aide« te dječji pjevački zbor Mušičke škole. Uoči praznika bit će i tradicionalni promenadni koncert limene glazbe na Poljani maršala Tita.

Drugi dan prvomajskih praznika veliki broj sindikalnih podružnica priprema izlete u blizu i dalju okolicu. Roški slap Skradinski buk ili već poznato pravomajsko praznovanje u Orljaku.

Tradicionalnu prvomajsku paradu u Beogradu, moći će ove godine prvi put promatrati brojni Drnišani na ekranima svojih televizora. (c)

Nema sumnje da nedovoljnu zainteresiranost radnih organizacija privrede za korišćenje unutrašnjih rezervi prouzrokuju i neke mјere privredne politike društveno - političkih zajednica — od komuna do federalacije. Želite da povećanjem investicijskih sredstava i budžeta stalno rastu. Pošto se uočilo da su na sadašnjem stepenu razvoja samoupravljanja veća zahvaćanja

iz dohotka poduzeća i dalje oponoziraju ličnih dohodatak s porezivanje ličnih dohodataku, prihvataljivi pronađeni su sporedni kanali za zahvaćanje sredstava privrednih organizacija. Iz troškova poduzeća, komune, na primjer, obezbjeđuju dopunska sredstva za svoje potrebe putem povišenja cijene vodi, zakupnina za trgovinske lokale, poreza na promet robe; federacija, na primjer, putem povećanja carinskih stopa, poreza na promet. Iako su razlozi za ovaku zahvaćanje uglavnom opravdani ona smanjuju dohotak privrednih organizacija, te njihovi kolektivi traže nadoknadu u povećanju cijena, a ne u ekonomičnijem poslovanju, jer se uštěde ostvarene na taj način, brzo prelju u razne fondove van poduzeća. Time se istovremeno sužava i materijalna baza samoupravljanja u privredi.

Da bi se to stanje izmijenilo, svakako će u narednom periodu morati da se poduzmu mјere za donošenje takvih instrumenata raspodjelje između privrede i zajednice, koji će u mnogo većoj mјeri omogućavati privrednim organizacijama da samostalno vrše i prosti i pršteni reproduciju, što je u punom skladu sa načelima našeg novog Ustava. Svakako će, prije svega, morati da se omogući jačanje materijalne osnove radnih organizacija obezbjeđenjem njihovog većeg učešća u ostvarenom dohotku, što znači dalje povećanje materijalne baze samoupravljanja u procesu društvene reprodukcije.

U uslovima kada lična i zajednička potrošnja postaju značajni faktori privrednog razvijanja zemlje nužno će i lična potrošnja morati da postane jedan od bitnih kriterijuma raspodjele nacionalnog dohotka i privrednog porasta. Samim tim, sadašnji odnosni raspodjeli nacionalnog dohotka nepovoljno utiču i na dalji brži razvoj samoupravljanja i društvenih odnosa uopće.

Savšim je jasno da brže podizanje ličnog i društvenog standarda zahtijevaju ne samo politički već i ekonomski razlozi, jer je na dostignutom stepenu razvijanja materijalnih snaga zemlje od presudnog značaja baš dalji porast potrošnje. Na to ukazuju mnogi razlozi. Prijе svega, niski lični dohoci onemogućavaju proširenje tržista, a strukturu lične potrošnje uglavnom usmjeravaju na izdatke za ishranu. Niski lični dohoci negativno utiču na razvoj takvih mjeri načinom kojima se privredni razvijaju, a ne u ekonomičnijem poslovanju, jer se uštěde ostvarene na taj način, brzo prelju u razne fondove van poduzeća. Time se istovremeno sužava i materijalna baza samoupravljanja u privredi.

U uslovima kada lična i zajednička potrošnja postaju značajni faktori privrednog razvijanja zemlje nužno će i lična potrošnja morati da postane jedan od bitnih kriterijuma raspodjele nacionalnog dohotka i privrednog porasta. Samo na taj način omogućiti će se brže ostvarenje ustavnih načela u pogledu razvoja našeg sistema društvenog samoupravljanja i u spostavljanju socijalističkih društvenih odnosa.

U Domu JNA održana je akademija u čast Šekspirova jubileja. O Šekspiru i njegovom djelu govorio je profesor Svetozar Radenović. Učenici gimnazije čitali su odlomek iz »Romea i Julije«, »Hamleta« i drugih djela V. Šekspira. Na ovoj prijedobi, uz komentar, prikazane su projekcije iz komedije »Veselje ženovske«, u izvođenju kazališta Old Vic i drame »Henrik V.«, u produkciji Laurencea Oliviera.

Sekspirovoj proslavi u Kninu prisustvovalo je preko 500 posjetilaca.

U organizaciji kolektiva kninske gimnazije u Kninu je vrlo svečano obilježena 400-godišnjica rođenja Šekspira. U centru grada u izlogu jedne radnje, priredena je izložba Šekspirovih djela i fotosa koji prikazuju izvođenje njegovih scenskih djela u kazalištu, na filmu i televiziji.

U Domu JNA održana je akademija u čast Šekspirova jubileja. O Šekspiru i njegovom djelu govorio je profesor Svetozar Radenović. Učenici gimnazije čitali su odlomek iz »Romea i Julije«, »Hamleta« i drugih djela V. Šekspira. Na ovoj prijedobi, uz komentar, prikazane su projekcije iz komedije »Veselje ženovske«, u izvođenju kazališta Old Vic i drame »Henrik V.«, u produkciji Laurencea Oliviera.

Sekspirovoj proslavi u Kninu prisustvovalo je preko 500 posjetilaca.

film

Premijera u Narodnom kazalištu

Bitka na Volgi

Sovjetski film. Režija: M. Slavinskaia

Gledanje ovog filma značilo je oživljavanje uspomena na one nezaboravne dane, kada je rat bio u svojoj najžešćoj i najodlučnijoj fazi, kada je svaki slobodoljubivi čovjek u svijetu sa zebnjom punih 200 dana pratio izvještaje sa staljinogradskog fronta, gdje se vodila velika borba za biti ili ne biti. Te uspomene je ovaj film obogat u vizuelnim elementima i tako upotpunio sjećanje na te herojske dane, koji su označili najznačajniju prekretnicu II svjetskog rata. Originalni snimci požrtvovanih reportera vješto su montirani, te je ostvaren vrlo vrijedan dokument, koji dje luje snažno svojom autentičnošću i veličinom prikazanih događaja. Dramatičnost zbivanja podrtavao je komentator, koji je možda trebao biti malo manje patetičan.

Vinetu

Zapadnjemački jugoslavenski film. Režija: Harald Reinl

Kad čovjek ne očekuje mnogo, onda ga i malo može zadovoljiti. Od westerna kojeg su snimali Nijemci na kamenjaru naše Zagore i pašnjacima Ravnih kotara, teško se moglo očekivati išta dobrog, a naročito nakon lošeg »Blaga Srebrenog jezera«, pravljenog u istoj simbiozi i gotovo isto postavljen. Pa ipak, ovom »Vinetu«, naravno u okvirima objektivnih i realnih mogućnosti i vrijednosti samog žanra, teško je poreći izvjesnu korektnost, odnosno kazati da je bitnije iznevjerio kvalitete koje su moguće i koje se pretpostavljaju u vezi ovakvih filmovima. Za mnoge od nas, međutim, ako ništa drugo, on će možda pridonijeti otkriju prirodnih ljepota, slikovitih pejzaža koji se nalaze u našoj neposrednoj blizini, a koje ipak premašimo i cijenimo.

Sjeverno od Aljaske

Američki film. Režija: Henry Hathaway

Možda svaki gledalac nije ni uočio činjenicu da u ovom filmu nije bilo niti jednog mrtvog, a ipak je on vestern. Samo vestern u kojem je u romantičnu lagendu o tragačima zlata na Aljasci ubačen niz komičnih elemenata i tako napravljen film koji je u prvom redu zabavni. Stari majstor režije Hathaway ima bez sumnje dovoljno veliko iskustvo a da bi znao šta publika voli i kako će je najbolje zabaviti. On ne preza ni od toga da se posluži i karakterističnim elementima komike zlatne ere američke komedije i to naročito u scenama tučnjava, koje su bogate komičnim efektima, vrlo inventivne, dinamične i duhovite. Sve to je dalo izvjesnu originalnost i posebnu draž ovom vesternu, koji se vrlo ugodno gleda.

Kolektiv šibenskog Narodnog kazališta, koji je pred pet naestak dana izveo Machiavellijevu komediju »Madragola«, pripremio je još jednu premijeru i to dramu makedonskog pisca Kole Čašule »TMINE« (»Crnila«), koju će prikazati šibenskoj publici u petak, 1. maja.

Autor drame, Kole Čašula, spada u red mlađih makedonskih književnika (rođen 1921. godine u Prilepu). On je ujedno i revolucionar, nosilac spomenice 1941., a sada naš ambasador u Boliviji. Piše prijovjetke, književne kritike i dramske tekstove. U prijovjetkama se orijentirao na uspomene iz ilegalnog rada i zatvora. U nekim prijovjetkama opisao je predratni život prilepskih mirogradana Likove uzima iz života, ali ih uvijek maksimalno tipizira, tako da oni redovno tumače određeni društveni sloj ili određenu ideju. U dramama opisuje provinciju i život makedonskih iseljenika. Najznačajnije prijovjetke su mu »Prvi dan« i »Raskaz«, a od drama »Zadruga«, »Vejka na vetrov«, »Brazda«, »Crnila«. Za ono vrijeme u kojem se zbiva radnja drame »Crnila« (a koju šibensko kazalište izvodi u prijevodu pod naslovom »Tmine«) sam autor kaže:

»Bili su to žaista crni dani za Makedoniju. Raskinuta na tri dijela, porobljena, obespravljenja, odrečena i mučena — kvarnila je Makedonija u tim godinama pred licem svijeta koji je i sam bio obuzet svojom krvlju i kolebanjima. Kvarnila je ona i kao ratno područje preko kojeg su prošle sve moguće vojske i pustošenja, sve bolesti, sva gladovanja i kolere, sva klanja i živa pokapanja, ali je kvarnila Makedonija i jače i teže od noža bratskom rukom u pleća zabijenog...«

Gostovanje Zagrebačkog dramskog kazališta

U srijedu, 6. maja, gostovat će se u Šibeniku ansambl Zagrebačkog dramskog kazališta, koji će u Narodnom kazalištu izvesti dvije predstave Sofoklove tragedije »Kralj Edip«.

Naslovnu ulogu tumači Tonko Lonza, Edipovu ženu Jokastvu igra Vjera Žagar - Nardelli, njenog brata Kreonta - Zvonimir Ferencić, proroka Tiresija Sven Lasta, te u ostalim ulogama nastupa gotovo čitav umjetnički ansambl Zagrebačkog dramskog kazališta.

Predstave počinje u 16.30 i 19.30 sati.

KULTURA

KONCERT MUZICKE SKOLE U DRNISU U KORIST MUZICKOG ŠKOLSTVA SKOPLJA

Učenici klavirskog, violiniskog i duvačkog odsjeka Niže muzičke škole u Drnišu priredili su prošlog petka u dvorani kina »Zora« javni koncert. Cjelokupni prihod namijenjen je muzičkom školstvu postradalog Skoplja.

Jaka kiša, koja se neposredno pred početak priredbe spustila nad gradom, omela je masovniji posjet, pa je dvorana — i pored humane svrhe kojoj je prihod koncerta bio namijenjen — bila poluprazna.

Zapažnjeni izvođači tog dvosatnog programa bili su violinist, kinja Luca Kedžo, Neda Kolombo za klavirom i Ivica Vukić na klarinetu. (c)

Upravo atentat na makedonskog vodu Gjorčeta Petrova, koji je ubijen u Sofiji 1921. godine od bratoubilačke ruke likemjernika, inspirirao je Čašulu da napiše dramu »Crnila«,

—



Vitomir Gradiška

**NOB
1944.**

16

— Okr. komitet KPH Šibenik šalje Mjesnom komitetu u gradu šablone Titove slike, koja se ima uslikati na istaknutim mjestima u gradu. U popratnom aktu Okr. komitet stavlja u zadatku poduzimanje atentata na špijune.

— Okr. komitet KPH Šibenik javlja Štab Crupe odreda da je za uspješno izvođenje mobilizacije potrebna pomoć operativnih jedinica... što je do sad uspješno obavljao Stankovački bataljon, koji je sada na osiguranju kana. Šibenska četa je bez komandnog kadra, jer novi komandir Aras nije stigao, a komesar je bolestan.

21. travnja:

Peta brigada je stigla preko Velebita u sjevernu Dalmaciju, pa se je smjestila na prostoru Brguda — Rodaljica — Bjeline — Gošića i Dobropoljaca. Ona će tu boraviti na odmoru sve do 27. travnja.

— Jedna patrola od 7 boraca Šibensko-trogirskog odreda, s kojom je bio komandant Ninić Ivo i komandir prije čete, postavila je zasidru u zaselku Tomaši. Cestom je tada našla njemačku patrolu od 12 vojnika koja je puštena na blisko odstojanje, a zatim se na nju sručila snažna vatrica s šmajsera i puškomitrailera. Ubijeno je 9, a ranjena su trojica. Zaplijenjen je 1 »šarač«, 3 puške, 800 metaka, jedan dvogled, a ostale su puške bile uništene bombama koje su bačene na patrolu. Naši su bili bez gubitaka.

22. travnja:

U Kornate je uplovilo 6 brodova iz Visa od kojih su 4 odmah upućena po zbjeg na Žirje gdje je čekalo preko 1000 žena, staraca i djece.

— Flotila naoružanih brodova III POS-a zaplijenila je u gornjem kanalu, dva neprijateljska teretna broda sa 7 vagona ugljena i 186 bačava nafte. U borbi je poginuo 1 Nijemac, a 1 bio ranjen, dok su zarobljeni 4 Nijemaca od 13 mm koji su namijenjeni protuavionjima i 6 Talijana.

Sa brodova su skinuta 2 teška PA mitralješkoj odbrani Lavse.

— Neprijatelj je izvršio snažan napad iz Devraska preko Gošića, te Benkovca preko Brguda i Kalanjeve drage na položaje Grupe i V brigade. Borba se vodila cijeli dan i neprijatelju dalje od Kalanjeve drage nije dala napred. V brigada, SDPO odstupio je do Modriča Sela, a s njime i sve ustanove NOP-a kotača. Bataljon se smjestio u Komuzecima.

Na putu prema Bukovici, prolazeći kroz neprijateljski teritorij ispod Lišana, ovaj je bataljon naišao na minske polje. Bataljon je imao preko 30 drugova izbačenih iz stroja.

— U Komandu mesta Vodice stiglo je oko 700 osoba zbjega iz Kninske krajine u namjeri da se prebači na otoke. Osiguranje zbjegu davao je stankovački bataljon. Ova je situacija očekivala po strani sve ostale zadatke terenskih organa kotara Vodice, kaže se u izvještaju Kotarskog komiteta KPH Vodice upućenom Okr. komitetu KPH Šibenik.

28. travnja:

Prvi i drugi bataljon VI brigade izvršili su napad na četnike u Donjem Karinu. Međutim, četnici, koji su odstupili do ceste i manastira, izazvali su intervenciju Nijemaca, koji su odmah poduzeli protunapad. U noći Nijemci su se povukli, a naši su zadržali ranije položaje.

— Kotarski komitet KPH Kistanje javlja Okr. komitetu KPH Šibenik da su pripreme za proslavu 1. maja na njihovom kotaru u punom jeku. Zakazani su jači zborovi u Dobropoljima, Biočiću Selu i Erveniku. Plasman je vatre na svim bregovima, naslikat će se Titove slike i u neprijateljskim garnizonima, na koje će se ujedno i priputati.

— V brigada dobila je zadatak da likvidira ustaša postaju u Lisičiću, gdje je bilo 110 ustaša. Brigada je u toj akciji imala podršku u SDPO-u. Borba je trajala sve do 5 sati ujutro, ali zadatak nije izvršen.

Kod Relejne stанице u Kornatima našlo se oko 400 prolaznika, među kojima je bilo 250 avijatičara, koji su prebačeni s kopna i upućeni na Vis.

29. travnja:

Nijemci iz Obrovca prešli su preko Zrmanje, pa su prema Maslinici napali 1. bataljon Zadarskog odreda, koji je odstupio u pravcu Starigrada. Istog dana jedna četa tog bataljona skupila s odredom »Plavi Jadran« zaustavila je jednu neprijateljsku kolonu. Razvila se borba, u kojoj je poginulo 11 Nijemaca i 18 ustaša. Uništena su 2 neprijateljska kamiona, 1 top i 1 bacac.

— Druga četa Šibensko-trogirskog odreda postavila je zasidru blizu uvale Marine na koju je napao oko 50 Nijemaca. Za 25 minuta borbe ubijena su 32 neprijateljske vojnike, a 12 ih je ranjeno.

Zanlijenjena su 2 »šarca«, 2 strojnice, 2 tromblonske puške, 7 mauzerki, 13 mina za tromblon, 2000 puščanih metaka, 200 metaka za strojnicu, 16 žinjela i 6 pari čizama.

— U političkom izvještaju Kotarskog komiteta KPH Kistanje za travnji stoji: Četnici organiziraju četničke odbore u Bučkovici, ali im posao ne ide, osim u Devrskama i na skradinskoj općini, gdje su ovladali vojnički. Mobilizacija za NOV u Dobropoljicima, Gošići, Bielinji, Parčićima i Ninići dobrab. Iz Bieline otišao u NOV čitav odbor, a na zboru izabran drugi. Pripreme za proslavu 1. maja su u toku. XIX divizija se ponovo vratila u Parčiće.

— Blizu Konjevratu naišao je na minu jedan njemački automobil u kome se je nalazio njemački general Lüdecke, novi komandant 264. njemačke pješadijske divizije, čiji je štab bio u Drnišu. Poginulo su iz pratnje generalove tri vojnika, i njegov adutant, a sam general je teško ranjen.

— Šibensko-trogirski odred izvršio je noćni napad na ustašku potazu u Sitnom. Borba je trajala 2 sata. Ustaša su istjerani iz selja. Poginulo je 8 ustaša, 6 ih je ranjeno, a 3 zarobljeni.


— Komandant mesta Šibenik obavještava Kotarski komitet KPH Šibenik da su osnovna kočnica mobilizacije na području općine Danilo — Dubrava stari dezerteri, od kojih se oko 80 nalazi kod okupatora u gradu (u žici), pa pita da savjet i predlaže represivne mjere protiv istih.

(Nastaviti će se)

naši ljudi

Ima i teškoća

ANTE BEBAN, službenik šibenskog Centra za kulturno-umjetnički odgoj mlađih, govori jednostavno. A i nismo mnogo razgovarali, tek koliko je dovoljno da se kaže nekoliko riječi o radnom mjestu i to o sebi, naravno.



Od kada radite u Centru za kulturno - umjetnički odgoj mlađih. Kakav je to rad?

— Ovdje sam tri godine. Posao nije težak, volim ga. Našao sam sredinu koja mi odgovara. Mlad sam, okružen mlađošću, pa se može.

Konkretno: na čemu radi-te?

— Na svemu pomalo. Pripremam, pored ostalog, materijal za nove kulise, i to, mi pričina zadovoljstvo.

• A teškoće u tome?

— Naravno, ima i njih. Uostalom, koji ih posao nema. A meni naizmeđe dođe kada nema materijala, pa onda treba da se snadeš, recimo: od onih starih, već istrošenih komad po komad uzimati, da bi se dobilo novo. A to se može, nema sumnje, zvati i ušteda. Nije novaca na pretek, pa se i tako treba snalaziti.

Rekoste: novaca nije na pretek. A kako vi uskladitevaš lični budžet?

— Iskreno govoreci plaća nije velika. Prođe se i s njome, naravno, uz striktnu računicu. Ono što mi nije prijeko potrebno ne ulazi u računicu, pa su izdaci realni. Nije da se mjerka.

kninska kronika

SJEDNICA OPCINSKE SKUPSTINE

Na sjednici obaju vijeća Općinske skupštine u Kninu razmotreni su izvještaj o stanju i mogućnostima razvoja Bukoviće, o radu Općinskog suda, Općinskog javnog pravobranilaštva, suca za prekršaje, kao i o radu Zavoda za zapošljavanje radnika. Isto tako na razmatranju je bio izvještaj komisije koja je ispitala poslovanje Šumskog gospodarstva u Kninu.

Centar za kulturno-umjetnički odgoj mlađih veoma često gostuje i na terenu. Oduševljava li vas to?

— Ponekad, istina, ta naša gostovanje dođu u nezgodan trenutak. Budu toga ponekad. Međutim, gostovanja nose u sebi izvjesnu čar novosti, pridonosi raznolikosti, pa su mi, eto, uglavnom veoma prijatna.

S obzirom na posao, držite li da bi vam nešto moglo poboljšati uslove rada?

— Kad je o tome riječ, ne treba upćepi ni razmišljati. Naša ustanova ne djeluje u jednom centru, prostorije su nam porazbacane, pa nam je vrijeme uistinu izmjeren koracima. Da bismo se sedili biti će potrebno da se ospobisi bivše kino »Sloboda«. Nadam se, da do toga časa neće proteći mnogo vremena. A tada, vidjet ćete koliko ćemo bolje raditi. Čekamo te prostorije, što se reče, kao ozebli sunce. Potrebne su nam, zbilja pričko potrebne.

Mlad ste čovjek. Kao takav recite nam što bi bilo potrebno mlađim ljudima našega grada, a on to ne-ma?

— Možda više stvari. Ja ću, međutim, ovdje spomenuti samo jednu. To je omladinski dom. Tu bi stvar, čini mi se trebalo već jednom uzeti u razmatranje. Nešto bi se, vjerujem, moglo učiniti. Velik je broj omladine, ali je jedan dio njih prepusten sam sebi. I o tome bi bez sumnje trebalo više, mnogo više misliti.

Svaki čovjek, zaista, ima želja. Bez sumnje, imate ih i vi. Ako hoćete — reci te nam je!

— Lična je, iako nije isključivo moja. To je ujedno i želja i briga. Naravno, riječ je o stanu. Zasad ga nemam, podstanarski se »krpim«, ali ne gubim nadu. Riješit će se i to, valjda. Ne očekujem, da će to biti već sutra. A znate, uz stan povezani su i neki drugi lični planovi. Čovjek mora vjerovati, pa će ih i ostvariti. Bar tako mislim. (b)

Na kraju sjednice izvršena su nova imenovanja. Za novog predsjednika Savjeta za narodno zdravlje imenovan je dr. Đorđe Ožegović, za sanitarnog inspektora dr Marko Tomić, za v. d. direktora »Kistala« u Kistanjama Mile Štrbac, a za v. d. direktora Šumskog gospodarstva u Kninu inž. Milan Prijić. (m)

NOVI DIZEL-DEPO PREDAT NA KORISCENJE

U čast Prvog maja u Kninu je pušten u pogon novi dizel-depo, najveći objekat takve vrste u našoj zemlji, suvremeno građen i opremljen za izvođenje redovnih i investicionih održavanja dizel-lokomotiva.

Pod istim krovom nalaze se tri hale. U središnjoj postoji portalna dizalica, kapaciteta 25,5 tona, a u susjednoj troton-ska konzolna dizalica. Osim ovih postoje još četiri kutruf dizalice po 25 tona.


U drugim prostorijama nalazi se stanica za ispitivanje uređaja i dijelova, najmoderneje opremljena. Uz skladište rezervnih dijelova, postoje uređaji za omekšavanje vode, automatsko snabdijevanje lokomotiva uljem i drugi.

Depo ima suvremeni sanitarni trakt i radnički restoran, koji je kao i ostale prostorije ozvučen.


Za izgradnju i opremu novog dizel-depa investirana su velika sredstva. Uslovi rada na održavanju lokomotiva bit će mnogo bolji nego što je to do sada bilo u provizornom depou koji je u Kninu osnovan 1. III 1960. godine. (m)

Reportaža sa Jadranske magistrale


Bitka sa vremenom...



1. Na ovom mjestu ispod Grebaštice, odvaja se magistrala od stare ceste, koja vodi preko Jelinjaka. Saobraćaj se još uvijek odvija preko ove kamenite, ruževne i prašnjave ceste. Mnoga vozila, posebno autobusi transportnih poduzeća trpe velika oštećenja, a njihovi putnici znatnu neudobnost. Mnogi kilometri već gotove asfaltne trake, još su uvijek nepristupačni za javni saobraćaj.



2. No, ako vam ipak uspije da se nekako probijete, uprkos postavljenom upozorenju da je cesta još u gradnji, vidjet ćete sasvim nove predjele i okolinu, koja vas naprsto oduševljava. Krajolik s onu stranu Jelinjaka otkriva nam ljepote kameна, šume i mora, jedinstvo elemenata, koje može da zapani svojom snagom i impresivnošću. Ta je slika snimljena na jednom takvom mjestu ovih dana u ranim popodnevnim satima na proljetnom suncu.



3. Sačište nekoliko desetaka metara od ovog mjeseta naići će na gradilište, na kojem se od huke bušilica, utovarivača i dempera jedva razabire govor čovjeka. Ovdje se vodi bitka sa vremenom i kamenom. Jer, prema predviđanjima, dionica prema Primostenu trebala bi biti puštena u saobraćaj već prihv dana svibnja. Zato se radi užurbano, sjeće kamen i probijaju brda u mnogim usjecima. Nekoliko kilometara dalje od ovog mjeseta, cesta je već gotova. Tu vam se ukazuju novi vidici okoline. Primosten, šume uz more i plaže primostenkog Karpa esperantista, a nešto dalje i ona fantastična terasasta polja, vinogradi, što daju najbolje vino iz kamena ...

Savjeti poljoprivrednicima

Njega vinograda oštećena od tuče

Svake godine vinogradarstvo trpi velike štete od tuče, koja može da ošteći čokot za sve vrijeme vegetacije. Veličina ozljeda zavisi od jačine tuče (ako je tuča praćena vjetrom, šteta je veća, nego ako je praćena kišom) i od stanja vegetacije. U svakom slučaju, čokot oštećen tučom bolestan je, vrlo osjetljiv i oslabljen. Lišće je pocijepano, djelomično pokidano, na astaru se stvaraju rane, koje čine da čokot gubi otpornost protiv raznih bolesti i štetnočina. Zbog toga je potrebno odmah nakon tuče početi liječe-

njem i njegovanjem vinove loze.

Padne li tuča dosta rano, dok su lastarići mali do petcm dužine, on ih očene ili ošteći. Oštećene lastare potrebno je očeniti, a iz pobočnih okaca razviti će se novi lastari. Isti su manje rodni, ali mogu sazrijevati i lastari i grožđe. Takvom vinogradu treba posvetiti veću pažnju u prskanju i obradi. Ukoliko tuča padne početkom juna, šteta je još veća. Tada mogu nastradati čitave lastari, ili pak djelomično. Slabije oštećeni lastari ostave se i ozlijedena mje-

sta zarastu. One lastare, koji su više oštećeni, treba orezati na 1-2 okca. Iz tih okaca razviti će se 1-2 lastara, od kojih se jedan uklanja. U svakom slučaju, potrebno je izvršiti prskanje čokota, jer su uvjeti za razvoj bolesti neobično povoljni. U toku vegetacije potrebno je češće prskati s obzirom na nove listove. Preporučuje se oštećeni vinograd pognojiti s dušišnim gnojivom. Tuča, koja padne početkom jula, ošteći lišće i vrhove lastara, dok grožđe strada prema jačini tuče. U to vrijeme donji dijelovi lastara jednim su dijelom zadrenjeli. Pošto će se ispod oštećenih lastara javiti veći broj zaperaka, to je potrebno iste skidati, osim onih, koji služe za prođušenje oštećenih lastara.

Ponekad, tuča ošteći i zrelo grožđe razbijajući bobice. Tada iz rana iscuri i ispari dio soka i prinos se umanji, ali kvalitetina se poboljša.

Neki vinogradari, koji nakon tuče dignu ruke od vinograda, pogrešno rade, jer ukoliko se potučeni vinograd ne njeguje neće biti lastara za iduću godinu a time i roda.

Najbolje čine oni vinogradari koji vinograde osiguraju kod Osiguravajućeg zavoda, koji im u potpunosti nadoknadi štetu.

Inž. M. Bilić

RADNI KOLEKTIV GRAĐEVNOG PODUZEĆA
»IZGRADNJA«
ŠIBENIK

čestita

1. MAJ

MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

Svojim poslovnim prijateljima
i radnim ljudima naše zemlje

Izgradnja morinskog mosta



Nema nadnice za strah

Prvi od dva velika mosta na Šibenskoj dionici jadranske magistrale bit će završen 31. jula ove godine. Radi se o mostu kod Brodarice, preko Morinskog zljeva, koji će u svojoj ukupnoj dužini sa betonskim viaduktom (ukupno 300 metara), povezivati grad sa južnom sa južnim krakom magistrale. Cesta do Brodarice je gotova, izuzev jednog sasvim malog dijela na prijelazu samom mostu. Prije kraćeg vremena počela je i montaža čelične konstrukcije na jednoj strani, dok se na onoj suprotnoj zavšavaju posljednji radovi betonske konstrukcije. Dijelovi mosta, koje isporučuje »Duro Đaković«, u ukupnoj vrijednosti od 600 milijuna dinara, stižu u etapama, iskrcavaju se na splavi i odmah montiraju (slika 1).

Radnici i tehničari, koji rade na montaži specijalizirali su se za ovaku vrstu poslova, koji zahtijevaju snalažljivost, prsebitnost i, u to smo se mogli uveriti, dobre živce. Netko je rekao, da ovi ljudi svakodnevno zarađuju svoju »nadnicu za strah«. Promatrao sam te ljude kako rade i nisam se uvjerio u ispravnost ove tvrdnje. Iako rade sa izvjesnim rizikom, koji je uostalom prisutan u svakom poslu, nisam mogao otkriti ni jedan postupak, ni jedan postupak, ni jedan pokret, koji bi govorio o prisustvu straha. Jer njega, naprsto, ovdje ne smije biti. Ali, zato »nadnicu za strah« primaju svi koji se iz znatiželje ili kojeg drugog razloga ušude penjati po konstrukciji. Takođe je, međutim, malo. Začudilo me je, s kakovom se na izgled lakoćom izvodila montaža nosača mosta teških preko 17 tona. Snažne dizalice i ljudi radili su veoma oprežno, ali sigurno. Beogradska »Mostogradnja« ima dobar kadar. (Na drugoj slici: radnici na konstrukciji 24 metra nad morem, vrše spašavanje pojedinih dijelova).

Betonske radove izvodi poduzeće »Vijadukt« iz Zagreba, kao i dio magistrale. Kad željezna konstrukcija krajem juna bude konačno postavljena i spojena s obje strane mosta, ovo poduzeće izradit će preko njega i betonsku ploču širine 9 metara. Tek tada će most biti sasvim dovršen. Vrijednost betonskih radova na mostu iznosiće oko 260 milijuna dinara. Konture mosta već se mogu nazrijeti (slika 3). Svakim danom, međutim, slika se ovdje mijenja. Svaki ugrađeni novi komad predstavlja korak naprijed da se što prije savlada ovaj razmak, koji još preostaje. Da se skrati ovaj, inače živopisni zljev, po kojem će s mostom iznad njega, i dalje ploviti krapanske ribarske lađe i kojim će se i dalje prevoziti težaci iz Jadrtovca u svoja polja . . .

J. C.



Potrošači bez prava

Potrošači su često nemoćni prema ugovorima koje im nameće pojedine privredne organizacije. Koristeći svoj monopolistički položaj ili konjunkturu robe koju prodaju takve organizacije imaju prema potrošačima sva prava, dok su ovi u položaju da prihvataju sve uslove koji im se nameću.

Električna centrala, na primjer, rigorozno postupa prema potrošaču ukoliko ovaj ne plati na vrijeme utrošenu električnu energiju. Jednostavno, u roku koji je centrala naznačila na računu dužni ste da platite određeni iznos. Ako pak to ne učinite, poslat će svoga službenika koji će djelovati po kratkom postupku — isključiti će struju. Potrošač je nemoćan da se brani i nema načina da dokazuje svoja prava.

Međutim, kad električna centrala ostavi potrošača bez struje nikom ne odgovara. Znamo kako je stanje s radom naših električnih centrala i uopće s električnom energijom. Tempo socijalističke izgradnje i sve veće potrebe za električnom energijom sigurno da stavlja u vrlo nezavidan položaj poduzeća elektro-distribucije.

Međutim, događa se da ostanemo bez struje isključivo greškom ili nesavjesnim radom centrala. Koliko se puta dogodi da ne možemo da zagrijemo stan; nije rijedak slučaj da usred spremanja ručka domaćica konstatira da se štednjak ohladio jer je nestalo struje, da zbog nestanka struje u poduzećima stanu mašine.

gradske vijesti

Srijedom u 7

JAVNA TRIBINA RADNIČKOG
SVEUCILISTA

Srijeda, 29. IV — Najavljen predavanje Frane Barbierija odgođeno.

Srijeda, 6. V. — ZNACAJ DRUGE KONFERENCIJE NEANGAŽIRANIH. Predavač: Pero Maravić, sekretar Grupe za međunarodna pitanja Glavnog odbora SSRNH.

Dvorana DIT-a. Početak u 19 sati.

PREDAVANJE O DRUGOJ KONFERENCIJI NEANGAŽIRANIH

Pero Maravić, sekretar Grupe za međunarodna pitanja Glavnog odbora SSRNH Hrvatske održat će u srijedu, 6. maja na javnoj tribini »Srijedom u sedam« predavanje o značaju druge konferencije neangaziranih, koja će se krajem ove godine održati u Kairu. Drug Maravić je inače već nekoliko puta gostovao na tribini »Srijedom u sedam« i pokazao odlično poznавanje međunarodnih zbivanja.

KINEMATOGRAFI

»TESLA«: premjera engleskog filma — VRIJEME BEZ MLOSTI — (do 30. IV)

Premjera talijanskog filma — OSVAJAĆ MARACAIBA — (1.-5.)

»20. APRILA«: premjera talijanskog filma — OPSADA SIRAKUZE — (do 2. V)

Premjera američkog filma — VRAGOLIJE U OPERI — (3. do 5. V)

DEŽURNE LJEKARNE

Do 1. V — I narodna — Ulica Božidara Petranovića.

Od 2-8. V — II narodna — Ulica bratstva i jedinstva.

MATIČNI URED

RODENI

Siniša, Ante i Slavko Paškov; Čedomil, Josipa i Marija Klarić; Predrag Nike i Ivanke Bađim; Marina, Marinka i Rajne Žorić; Jevrosima, Milivoja i Marije Olivari; Žaklina, Predrag i Mirko Gojanović; Branislav, Milana i Koso Sunđerja; Nina, Stanislava i Jasenka Brajković; Svetomir, Ante i Marije Dražić; Balov; Tomislav, Tomislava i Milice Skračić; Mladenka, Stipana i Ane Bura; Jasmina, Milorad i Božice Galić; Renato, Ive i Antonije Lasan; Lada, Željka i Gorjane Jakovčev; Aleksandar, Stanka i Nadežde Belamarić; Ivan, Ante i Marije Baćić; Senija, Ante i Ivana Pulić; Zoran Stevana i Jeke Bielić; Željko, Đorda i Vjere Čosić i Rozali, Bariša i Rosite Plečaš.

VJENČANI

Benković Šime, radnik — Matić Ana, radnica; Radonić, Jezdimir, tokar — Žurić Jaka, radnica; Ninić Ante, tokar — Buba Nevena, domaćica; Baljša, Živko, radnik — Vorih Ivka, optičar; Drezga Vice, stolar — Vuksić Franja, radnica; Martonović Vicko, radnik — Dodig Roka, domaćica; Beader Ivan, radnik — Malenica Ana, domaćica; Gulin Slavko, radnik — Ljubić Miroslava, domaćica i Gulin Marinko, službenik — Krnić Milena, domaćica.

UMRLI

Barišić Boja rod. Ljubičić, stara 57 god.; Bego Antica rod. Gojanović, stara 72 god. Vukov Antula rod. Aleksa stara 89 god.; Škubonja Anka rod. Malešević, stara 85 god.; Crvak Sava pok. Tome, star 56 god.; Todorević Radojica Spasojev, star 23 god. Šepić Katica rod. Milašić, stara 82 god.

MALI OGLASNIK

GOSTIONICA »ZAGREB« PRVIĆ LUKA sa terasom nad morem pruža svojim posjetiocima igdan boravak. Domaća kuhinja, bogati roštilj, janjetina na ažnu, kvalitetno vino. Podvora solidna, a cijene umjerene. Reporučamo se: Ante i Antica stupin. Otvorenje gostionice: 1. maja 96.

Grad dobiva još jednu zdravstvenu instituciju

Internat za majke dojilje

U POVODU ZAVRŠETKA RADOVA NA IZGRADNJI INTERNATA ZA MAJKE DOJILJE, KOJI ĆE DJELOVATI U OKVIRU MEDICINSKOG CENTRA, POSJETILI SMO ŠEFA DJECJEG ODJELA I DISPANZERA U SIBENIKU Dra NIKOLU SIMOVICU, KOJI JE ODGOVORIO NA NEKOLIKO PITANJA NASEG SURADNIKA.

Druže doktore, kakvo će biti njegovo djelovanje i odraz na zaštitu zdravlja majki?

— Ovaj internat nije sagrađen za zaštitu zdravlja majki, već za majke dojilje, a građen je radi preventije, tj. edukacije onih majki koje ostaju na odjelu uz svoju bolesnu dojenčad.

Na što će se prvenstveno usmjeriti pažnja?

— Prvenstveno ćemo težiti preventivni i zdravstveni presvjeđivanju naših žena, a medicinska sestra Dječjeg odjela radit će svakog dana po 2-3 sata. Podučavat će ih se u higijeni, ishrani i odgoju djece, prije, za vrijeme i nakon poroda, a također i u vlastitoj higijeni. Služiti će se mikrofonom, tako da će osim majki i starja djece po svim sobama imati koristi od naših predavanja. Prenositi ćemo razne emisije Radio-Zagreba, Beograda i drugih naših stanica, a ponekad ćemo prikazivati i filmove, zabavne i poučne prirode.

Kad ste već spomenuli radio, mikrofon i zvučnike, tko vam je pomogao da dođete do tih sredstava?

— Osobitu zahvalnost dugujemo upravi društava »Crveni križ« i »Naša dječa« koja su nas potpuno razumjela i tako omogućila jedan vid razonode našoj oboljeloj djeci.

Od kuda ste smogli sredstva za Internat, odnosno na čiju ste pomoći naišli u Šibeniku.

Borba je bila dugotrajna, ali je na kraju ipak uspješno završena. Prije dvije godine Savjet za narodno zdravljie bio je u Šibeniku dodijelio je oko 4,5 milijuna dinara i time smo započeli gradnju u nadi, da će nas pomoći naši kolektivi i ustanove. To se i dogodilo. Veliku pomoći pružili su nam Medicinski centar, građevno poduzeće »Rad«, Električno poduzeće, komunalno poduzeće »Vodovod«, »Tehnomaterijal«, »Dane Rončević«, Drvni kombinat, »Slobodna plovidba«, inž. Dražina Grubišić s projektom za

centralno grijanje, te veći broj majstora i radnika našeg bolničkog pogona.

Rečite nam nešto o području koje će gravitirati Internat, o kapacitetu, opravdanosti i opće korišti gradnje objekta?

— Na teritoriju na kojem će djelovati ova institucija živi oko 130 tisuća stanovnika. Internat posjeduje 15 kreveta i moderni sanitarni čvor. To je prvi internat takve vrsti u SR Hrvatskoj, a nisam sasvim siguran da li ima još koji s istim funkcijama u zemlji. Možda je prenešen. Vjerujem u njegov »raison d' etre« osobito danas, kada većina majki u svijetu, pa razumljivo i naša, živi u doba kada su zaposlenost, nervozna i brzina zamjenile mirni tempo života. Ovim Internatom naše selo počet će dobivati domaće — seoske pionire preventivnog rada i zdravstvenog presvjeđivanja. Oni će imati kontinuiranu školu Podučavanja će biti kratka i razumljiva. Pri odlasku kuću majci će se staviti u džep naštampaća cedulja s nekoliko kratkih i razumljivih savjeta. Ta će nauka preko njih prelaziti s jedne generacije na drugu, a nadopunjavat će se iz godine u godinu. Njihovom edukacijom nastojat će smanjiti smrtnost novorođenčadi i dojenčadi, naročito u prvini danima života, kada je inače smrtnost naiveća. Za kratko vrijeme prohujat će ova preventiva kroz naša sela i rezultati neće izostati. To je čista preventiva koja zasluguje pažnju i pomoći sviju.

Ispred Dječjeg odjela postavljena je Međstrovićeva skulptura »Majka i dječak«. Zanimalo bi nas da nam kažete, tko vam je pri tome pomogao?

— To je bilo samoinicijativno. Prije nekoliko godina pisao sam Ivanu Međstrović i zamolio ga da učini nešto za naš odjel, u kojem se lježe i u dječa iz Opatice, njegovog rodног mjeseta. Molbu je kasnije pomogao i na čestiti starina, dobrotvor i povjesničar Drniša Nikola Adžija,

Za uređenje i proširenje zelenih površina na teritoriju grada investirat će se u ovoj godini oko 17 milijuna dinara. Tim sredstvima proširit će se prostor pod cvjetnjacima u novizgrađenim stambenim predjelima, te u starom dijelu grada. Na taj način sadašnje površine od 20 tisuća kvadratnih metara povećat će se do kraja ove godine za još nekoliko tisuća kvadratnih metara.

* * *

Zbog pomanjkanja financijskih sredstava na neodređeno vrijeme obustavljeni su radovi na remontu željezničke pruge između Šibenika i Perkovića, na dužini od 22 kilometra. Dosad su završeni radovi na više od deset kilometara dužine i na toj relaciji vlakovi će moći saobraćati brzinom od 60 kilometara na sat.

* * *


U gradskom predjelu Crnica započeli su radovi na izgradnji nekoliko sportskih terena. U blizini Tvornice elektroda i ferolegura izgraditi će se igra-

inače intimni prijatelj velikog umjetnika. Odgovor sam dobio u kratkom vremenu i bio je pozitivan u cijelosti. Skulptura »Majka i dječak« jedno je od posljednjih ostvarenja Međstrovića. Dječji odjel sretan je i ponosi se što u svojoj sredini čuva djelo velikog umjetnika. Za postavljanje i uređenje okoliša posebnu zahvalnost dugujemo arhitektu H. Bilincu za njegov nesobiciran rad na projektiranju i suradnji. Veliku pomoći pružili su Općinska skupština Šibenik, građevno poduzeće »Izgradnja«, zatim »Kamenar«, komunalna ustanova »Cempresi« te Krešimir Martinović i Mile Perišić.

Želite li na kraju još nešto kazati?

— Smatram da sam funkciju Internata zasad uglavnom objasnio. U ime cijelog kolektiva Dječjeg odjela kao i majki djece odajem puno priznanje na pomoći i razumijevanju svim spomenutim radnim kolektivima, ustanovama, društvinama, direktorima i pojedincima. (j)

foto - kritika



Jedna prodavaonica na Obali oslobođenja već duže vrijeme je zatvorena. Izuzev dvije prodavaonice tehničke robe i stakla, u ovom dijelu grada nema ni jedne koja prodaje prehrambene artikle. To je jedna iako možda silom prilična anomija grada.

No, nije sve u tome. Ovaj dučan je ispraznjen, a njegovi stakleni izložbi služe sada za ljepljenje plakata. I slučajan prolaznik pomislit će na nečistoću i nemarnost. Ciju.

Ako je prodavaonica zatvorena i ispraznjena, to ne znači da treba da ostane u ovakom stanju. Netko bi trebao utrošiti samo pola sata vremena, pa da ovakva slika izloga nestane.

U narednih sedam godina

Razvoj PTT saobraćaja

U nizu investicionih radova, koji će se izvesti u narednih sedam godina na području PTT saobraćaja u Jugoslaviji, značajno mjesto zauzima bivši Šibenski kotar, a posebno centri Knin, Drniš i Šibenik. Sve veći razvoj privrede, a prvenstveno turizma na ovom području neminovno zahtijeva kvalitetnije, brže i tačnije poštansko-telegrafsko-telefonske veze. Sa današnjim stanjem ni izdaleka ne možemo biti zadovoljni, jer PTT saobraćaj ne odgovara savremenim potrebama.

Prema već izrađenom planu razvoja PTT mreže velika pažnja poklonit će se brojnim opremljenim poštanskim pošiljka. To će se vršiti preko glavnog saobraćajnog centra u Zadru, dok će se našem području biti locirana tri pomoćna centra sa sjedištem u Šibeniku, Kninu i Drnišu. Brže manipulirajuća pismenosnih pošiljaka bit će svakako omogućeno uz bolju mehaničku i uživo uložiti Šibensku, kninsku i drnišku komunu, a sve u cilju smanjenjem napretka i modernizacije PTT saobraćaja. (j)

se brža veza između Šibenika i pošta na otocima, a dvama automobilima obavljati će se dostava paketa u Šibeniku i Kninu. Furgonima će se vršiti kopneni prevoz poštanskih pošiljaka od krajnjih pošta do pomoćnih centara, te do glavnog centra u Zadru.

Nesumnjivo je da se svi ovi zahvati neće moći izvršiti bez potrebnih napora koje će trebati uložiti Šibenska, kninska i drniška komuna, a sve u cilju smanjenjem napretka i modernizacije PTT saobraćaja. (j)

Izleti na slapove Krke

Za prvomajske praznike autobusi Šibenskog »Autotransporta« prevozit će izletnike s polazkom s autobusne stanice 1, 2. i 3. maja.

Poslovanje radnji za vrijeme prvomajskih praznika

Za vrijeme prvomajskih praznika trgovacke radnje na području Šibenika poslovat će prema slijedećem utvrđenom rasporedu, koji smo dobili u Odjelu za privredu Šibenske općine.

U četvrtak 30. o. m. cijela trgovacka mreža, uključivši tržnicu i ribaricu poslovat će nonstop, izuzev prodavaonice industrijskog robom koje će biti otvorene od 7.30 do 13 i od 15.30 do 20 sati.

1. maja sve prodavaonice bit će zatvorene.

2. i 3. maja prodavaonica »Samoposluž« na Poljani maršala Tita poslovat će od 7 do 11 sati, nekoliko prodavaonica voća i povrća bit će otvorene od 6 do 11 sati, a u istom vremenu poslovat će i prodavaonice mesa i mlijecičnih proizvoda.

Tržnica i ribarica bit će otvorene 2. i 3. maja od 6 do 10 sati.

Opskrbu kruhom dužne su 2. maja vršiti sve privatne pekarske radnje, a sutradan tj. 3. maja poslovat će prodavaonice kruha poduzeća »Krka«.

Brijako - frizerske radnje poslovat će 30. o. m. kao subotom, a 1. 2. i 3. maja neće biti otvorene.

TRANSPORTNO PODUZEĆE »JADRAN« SIBENIK

Svojim poslovnim prijateljima
i građanima socijalističke Jugoslavije

čestita

1. MAJ —
PRAZNIK RADNIH LJUDI

»TRANSJUG« RIJEKA — FILIJALA ŠIBENIK

Svojim poslovnim prijateljima
i građanima socijalističke Jugoslavije

čestita

1. MAJ —
MEDUNARODNI PRAZNIK RADA

BRUNO KAPELI BRIJAC ŠIBENIK

Svojim
mušterijama
čestita

1. MAJ —
PRAZNIK RADA

Nakon prijelaza »Partizanu«

Radnička sportska djelatnost u novim uvjetima

Pomanjkanje sportskih terena i finansijskih sredstava, zatim nedovoljna pomoć sindikalnih organizacija i drugih društvenih faktora, sve se to nije najbolje odrazilo na djelovanje radničke sportske djelatnosti na području šibenske općine. To su ujedno bili glavni problemi i teškoće na koje su nailazili odbori za radničku sportsku djelatnost u kolektivima i ustanovama.

Međutim, bilo je radnih organizacija koje su pokazale veliko razumijevanje u pružanju materijalne i moralne pomoći. Među takvima se ubrajaju: Tvorница elektroda i ferolegura, »Luka«, »Dane Rončević«, »Štampa«, tvornica lakiha metala, »Boris Kidrič«, i donekle Medicinski centar. Slabe uspjehe i po masovnosti i po sportskim rezultatima imali su »V. Skorpić«, građevna poduzeća »Ivan Lavčević« i »Izgradnja«. Neki pak radni kolektivi premalo su učinili da bi se omasovila ova vrst sportske djelatnosti. Ovdje spadaju »Palk«, trgovачka poduzeća, željeznički čvor, banke i drugi. Najveći napredak učinjen je u dvijema šibenskim tvornicama obojene metalurgije u kojima djeluju sportska društva sa po nekoliko sekcija.

Dosad je na raznim takmičenjima sudjelovalo više od 16 tisuća radnika i službenika. Međutim, u prošloj godini ta je aktivnost znatno oslabila, tako da je u natjecanjima učestvovalo samo oko 600 osoba. Vrlo malo je učinjeno da se u sportski život kolektiva uključi što veći broj žena.

Za tako relativno mali broj aktivnih učesnika u takmičenjima razlog treba tražiti u nedostatu prikladnih terena i dvorana. U zadnje vrijeme izvršene su izvjesne pripreme za uređenje i izgradnju sportskih bojišta. Inicijativa je pošla od strane omladinskih aktivista tvornice lakiha metala »Boris Kidrič« i Tvornice elektroda i ferolegura. Pored izgradnje igraлиšta, u planu je osposobljavanje doma »Partizana« za potrebe rekreacije i odmora članova radnih kolektiva.

Materijalne pomoći gotovo odnikud nije došlo, izuzev sredstava koja je dodjeljilo Općinsko sindikalno vijeće. U prošloj godini, na žalost, Savez organizacija za fizičku kulturu općine nije dao ni jednog dinara za

TIM GARNIZONA ŠIBENIK POBIJEDIO KNINJANE

U okviru nogometnog takmičenja timova garnizona u Kninu su se prošle nedjelje sastale momčadi Šibenika i Knina. Ova utakmica završena je pobjom momčadi garnizona Šibenik. Rezultat je 3:1.

NOGOMETNI KLUB ŠIBENIK

Svojim prijateljima i radnim ljudima naše zemlje čestita

1. MAJA — PRAZNIK RADA

KOMISIJA ZA ZASNIVANJE I OTKAZIVANJE RADNIH ODNOSA PODUZETCA ZA METALNE KONSTRUKCIJE »PALK« - Šibenik

Traži

1. VECI BROJ VKV BRAVARA
2. VECI BROJ KV BRAVARA

UVJETI: pod 1. najmanje 6 godina radnog staža u struci, pod 2. najmanje 2 godine staža u struci. Prednost imaju kandidati sa stažom u građevnoj bravariji, kao i oni kandidati koji su završili vojnu obvezu. Molbe sa opisom dosadašnjeg rada dostaviti sekretarijatu poduzeća.

Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja.



ŠPARTA 0
ŠIBENIK 1

tjecanja unutar radnih kolektiva u sedam sportskih disciplina, predviđena su drugostepena takmičenja između radnih organizacija, kao i susreti sindikalnih reprezentacija Splita, Zadra i Šibenika. Natjecanje će se održavati prigodom državnih praznika i drugih manifestacija republičkog i lokalnog značaja. Tako su brojne priredebe predviđene za 1. maja, Dana Republike, Dan mladosti, godišnjice Ustanka naroda Hrvatske, oslobodenja Šibenika, itd. Ovogodišnji program bit će ispunjen organiziranjem izleta s održavanjem sportskih i kulturno-zabavnih priredaba.

Plan nije zapostavio ni rad na osposobljavanju kadrova uz čiju pomoć će se još više raditi na omasavljenju i aktiviranju sportskih sekcija unutar radnih kolektiva. (j)

Pionirska nogometna škola započela rad

Ovih dana u Šibeniku je započela rad pionirska nogometna škola, koja će djelovati dvije nastavne godine. Od 140 prijavljenih kandidata, koji su pristupili prijemnom ispitu u prvi razred te škole, primljeno je 60 pionira. U vezi s otvaranjem ove nove institucije razgovarali smo sa Stojanom Miletom, rukovodiocem ove škole.

Kakva je svrha postojanja takvih škola u SR Hrvatskoj?

Radi unapređenja kvalitetnog nogometa u Zagrebu je otvorena trogodišnja eksperimentalna pionirska škola, koja je prošle godine završila rad, a zatim slične škole djeluju u Osijeku, Rijeci i Puli. Među zadacima ove škole prvenstveno će se težiti obučavanju pionira po najsavremenijim metodama, kako tehničke i taktičke, tako i opće fizičke spreme kandidata.

Kakvu nastavnu građu predviđa program škole?

U planu i programu u prvoj godini bit će obuhvaćeno učenje osnovnih elemenata tehničkih i donekle taktičkih osobina. U drugoj godini usavršavat će se elementi tehničke i taktičke, pored specijalizacije psihofizičkih osobina.

Da li će škola, pored ostalog, sadržavati odgojno-obrazovni rad s pionirima?

Škola u prvom planu ima odgojno-obrazovni karakter. U tom pravcu djelovat će u toku praktičnog rada, putem teoretskih sastanaka, skupnim posjećivanjem kulturnih i sportskih priredaba, usvajanjem određenih teoretskih znanja, te logorovanjem u ljetnom školskom raspustu.

S kojim ćete institucijama surađivati i u kom pravcu?

Ú toku njenog djelovanja surađivat ćemo s osnovnim školama, koje pohađaju naši pioniri. Svaki onaj koji bude imao negativne ocjene u osnovnoj školi neće do daljnega moći pohađati nogometnu školu. Nadalje, surađivat ćemo sa društvom »Naša djeca«, zatim s ostalim pionirskim organizacijama, te Nogometnim savezom Hrvatske.

Za normalno djelovanje škole potrebna su izvjesna novčana sredstva. Od koga očekujete pomoć?

Pomoć u prvom redu očekujemo od Općinske skupštine

Šibenik, Saveza organizacija fizičke kulture Nogometnog saveza Hrvatske i našeg kluba, koji je inicijator otvaranja ove školske institucije.

Kako je riješeno pitanje stručnog kadra, zatim tečera i prostorija za rad?

— Stručni kadar regrutirali smo iz NK »Šibenik«, a pojačanje smo dobili u isluženim igračima, koji će do kraja srpnja ove godine položiti specijalne ispite za predavača pionirske nogometne škole. Nastava će se odvijati za vrijeme ljetnih mjeseci na stadionu »Rade Končara«, a u zimskom periodu koristit ćemo sportske dvorane »Partizana«, Gimnazije i Metalurško-tehnološke škole. J. J.

KRKASI OTPUTOVALI NA BLED

Pod vodstvom Maria Lušića i trenera Vinka Šupe u pondjeljak 27. o. m. otputovali su na Bled veslači »Krke«, koji će sudjelovati na međunarodnoj regati. »Krka« će nastupiti sa tri čamca: dvojac i četverac sa kormilarom i samac, te osmerac pomlatka. U toku zimskih mjeseci oni su marljivo vježbali pripremajući se za taj nastup.

TAKMIČENJA U ČAST DANA MLADOSTI

U Perkoviću je počelo sportsko takmičenje, koje u čast Dana mladosti organizira Savez omladine. To je ujedno prvo natjecanje ovakve vrsti na ovom području. U takmičenju će sudjelovati šest aktivita Saveza omladine, u četiri sportske discipline. Natjecanje će se održati u nogometu, streljaštvu i šahu. Ono će predstavljati krupan doprinos zbijanju i međusobnom upoznavanju aktivita, a isto tako i popularizaciji sporta u selima.

Prošle nedjelje odigrani su prvi nogometni susreti. U prvom kolu postignuti su ovi rezultati: Slivno - Osnovna škola Perković 7:1, Danilo - Sitno Donje 3:1, Sitno Gornje - Mravnička 3:2 (SC).

Na osnovu člana 143. i 144. Zakona o radnim odnosima, Komisija za zasnavanje i raskid radnog odnosa Tvornice lakiha metala »Boris Kidrič« - Šibenik, raspisuje

NATJEĆAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA KUHAR

UVJETI:

Kvalificirani radnik s najmanje 1 godinom radnog staža u struci.

Osobni dohodak prema Pravilniku o raspodjeli osobnih dohodaka.

Nastup službe može odmah uslijediti.

Rok natječaja ostaje otvoren do popunjavanja.

Ponudu s opisom dosadašnjih poslova dostaviti Kadrovskoj službi poduzeća.

Druga savezna nogometna liga

ŠPARTA 0

ŠIBENIK 1

Drugu pobjedu u gostima

REZULTATI 24. KOLA

Sparta — Šibenik 0:1, Varteks — Bosna 3:1, Borac — Istra 2:1, Borovo — Čelik 0:2, Zagreb — Lokomotiva 1:1, Famos — Olimpija 2:3, Sloboda — Slavonija 3:0, BSK — Maribor 1:3.

PAROVI 25. KOLA

Šibenik — Borovo, BSK — Sloboda, Maribor — Slavonija — Famos, Olimpija — Zagreb, Lokomotiva — Šparta, Čelik — Borac, Istra — Bosna.

2 boda za Doška

POLET — DOŠK 1:3 (0:1)

Igrano na stadionu »Rade Končara« pred oko 200 gledalaca. Sudac Fabijanac iz Splita.

Strijelci: Nakić i Čosić 2 za Doška, a Grgas-Siška za Polet.

U I dijelu imajući za savezničku vjetar, Došk je igrao stalno pred vratima Poleta. U tom dijelu dobro organizirana obrana domaćih parirala je ne baš bez opasne udarce gostiju, a pokleknuila je kad senajmanje očekivalo. U 40. min. Nakić je okružen od manja lagano šutirao i zatreao mrežu.

U nastavku Čosić je za dvije minute osigurao pobjedu svom timu, a pri tome mu je kod drugog gola pogrešnom intervencijom pomogao golman Pender. Poslije toga igra poprima miran tok, domaći se zadovoljavaju terenskom premoći, a gosti smišljenom obronom. Ipak dvije minute prije kraja Grgas-Siškar je ubacio loptu iz neposredne blizine u mrežu.

Ovu fer utakmicu u kojoj su prekršaji bili rijetki, sudac je dobro vodio.

TABLICA

Zagreb	24	14	8	2	45:17	36
Borac	24	14	3	7	44:37	31
Maribor	24	12	6	6	47:20	30
Olimpija	24	12	5	7	33:20	29
Sloboda	24	11	6	7	44:35	28
Čelik	24	9	7	8	29:32	25
Slavonija	24	9	6	9	38:35	24
Varteks	24	9	6	9	35:37	24
Šibenik	24	7	10	7	26:30	24
Lokomot.	24	7	9	8	27:36	23
Borovo	24	8	5	11	34:37	21
BSK	24	6	7	11	25:33	19
Famos	24	6	7	11	29:42	19
Bosna	24	5	9	10	21:36	19
Istra	24	6	5	13	21:38	17
Sparta	24	5	5	14	26:47	15

Podsavezna nogometna liga

„Radar“ iz Siverića prvak?

METALAC — MLADOST 2:1 (0:0)

RUDAR — KOLEKTIVAC 10:1 (5:0)

Igrano u Šibeniku po jakom vjetru, sudac Žigidić iz Knina.

Strijelci: Jerkin 0:1 u 62. minuti, 1:1 Tedling u 72. minuti, 2:1 Tedling u 80. minuti.

Iako pobedi Metalca nema prigovora, Mladost je bila blizu zaslunog resima. Imponirala je brza i fer borba mladića iz Tribunja, koji su ostavili takav utisak da zasluzuju samo površne.

Kod pobednika dobiti su bili Grčić, Tedling, Ninić I i Batinića, a kod pobjeđenih Frković, Stampalija, Kumanić i Perkov I.

Susret rijetkih prekršaja sudac je dobro vodio.

ALUMINIJ — SOŠK 1:1 (1:0)

RADNI KOLEKTIV TVORNICE
LAKIH METALA
»Boris Kidrič« ŠIBENIK

čestita

međunarodni praznik rada 1. MAJA

svim građanima socijali-
stičke Jugoslavije, že-
leći im ujedno
nove radne pobjede

OBRTNO PODUZECE
»DANE RONČEVIĆ«
ŠIBENIK

Svojim poslovnim prijateljima
i narodu šibenske općine

čestita

1. MAJA —

PRAZNIK RADNIH LJUDI

KOLEKTIV PODUZECΑ
»MESOPROMET«
ŠIBENIK

Svojim poslovnim prijateljima,
potrošačima i
radnim ljudima naše zemlje

čestita

1. MAJA —

PRAZNIK RADNOG NARODA

RIBARSKI KOMBINAT
»KORNAT«
ŠIBENIK

čestita

Svojim poslovnim prijateljima
i radnim ljudima naše zemlje

1. MAJA —

PRAZNIK RADNOG NARODA

Svim radnim ljudima
naše općine

čestitamo

1. MAJA —

PRAZNIK RADA

RADNI KOLEKTIV
»VODOVODA I KANALIZACIJE«
ŠIBENIK

RADNI KOLEKTIV PODUZECΑ
»PALK«
ŠIBENIK

čestita

građanima i radnim kolektivima
naše zemlje

1. MAJA —

MEĐUNARODNI PRAZNIK
RADNOG NARODA

RADNI KOLEKTIV TRGOVAČKOG PODUZECΑ
»ISHRANA«
ŠIBENIK

Svojim poslovnim prijateljima,
potrošačima
i građanima naše zemlje

čestitamo

1. MAJA

PRAZNIK RADNOG NARODA

KOMUNALNI ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ŠIBENIK

čestita

međunarodni praznik rada-1. MAJA

svim radnim ljudima naše zemlje, že-
leći im istovremeno nove radne uspјdhe

PODUZECE
»SABIRAC«
ŠIBENIK

Svim radnim kolektivima i
građanima socijalističke Jugoslavije

čestita

1. MAJA —
PRAZNIK RADA

Poduzeće otkupljuje sve vrsti industrijske robe i
plaća po najpovoljnijim cijenama

„STAMPA“
NOVINSKO IZDAVAČKO PODUZEĆE
ŠIBENIK

svim radnim kole-
ktivima i građanima
socijalističke Jugo-
slavije

čestita

1. MAJA

praznik rada

RADNI KOLEKTIV PODUZECΑ
»KAMENAR«
ŠIBENIK

Svim svojim poslovnim prijateljima
i radnim ljudima naše komune

čestita

1. MAJA —
PRAZNIK RADNOG NARODA

TRGOVAČKO PODUZECE
»KORNAT«
ŠIBENIK

Svojim poslovnim prijateljima
i radnom narodu naše zemlje

čestita

1. MAJA —
MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

Radnim ljudima
socijalističke domovine
i poslovnim prijateljima

čestitamo

1. MAJA —
PRAZNIK RADA

KOLEKTIV PODUZECΑ
ZA IZVOZ DRVETA
»SIPAD« — SARAJEVO —
SAMOSTALNI POGON ŠIBENIK

OPĆINSKA SKUPŠTINA ŠIBENIK

čestita

svojim građanima i radnim kolektivima

1. MAJA

međunarodni
praznik
radnog naroda

OPĆINSKA SKUPŠTINA
DRNIS

Svim građanima i radnim kolektivima
drniške komune

čestita

1. MAJA —

MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

PODUZECE »REVIA«
ŠIBENIK

Svim poslovnim prijateljima
građanima socijalističke Jugoslavije

čestita

1. MAJA — MEĐUNARODNI
PRAZNIK RADA

Poduzeće vrši sve krojačke
usluge, te izrađuje sva zaštita
na odijela po najpovoljnijim
cijenama

RADNI KOLEKTIV
»AUTOTRANSPORTA«
ŠIBENIK

čestita

Svim svojim poslovnim prijateljima
i građanima socijalističke Jugoslavije

1. MAJA —

PRAZNIK RADNOG NARODA

KINO-PODUZECE
ŠIBENIK

Svojim posjetiocima i građanima šibenske općine

čestita

1. MAJA —
PRAZNIK RADA

MEDICINSKI CENTAR ŠIBENIK

čestita

1. MAJA međunarodni
praznik rada

svim radnim kolektivima i građanima
šibenske komune

RADNI KOLEKTIV „ELEKTRA“ ŠIBENIK - POGON „ELEKTRODALMACIJE“ SPLIT

čestita

1. MAJA - PRAZNIK RADA

svim građanima i radnim kolektivima
socijalističke Jugoslavije

TVORNICA
»JADRANKA«
ŠIBENIK

Građanima naše zemlje i
svim poslovnim prijateljima

čestita

1. MAJA —
PRAZNIK RADA

Tvornica prodaje proizvode
sirovog platna i užarije odlične
kvalitete uz solidne
cijene

RADNI KOLEKTIV
»VINOPLODA«
VINARIJE ŠIBENIK

čestita

1. MAJA —
MEĐUNARODNI PRAZNIK
RADNOG NARODA

građanima socijalističke Jugoslavije i svojim
poslovnim prijateljima

TRGOVACKO PODUZEĆE
»TEHNOMATERIJAL«
ŠIBENIK

čestita

1. MAJA —
MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

svojim poslovnim prijateljima
i radnim ljudima
socijalističke Jugoslavije

PODUZECE
»ČISTOĆA«
ŠIBENIK

čestita

1. MAJA —
PRAZNIK RADA

svim građanima
naše općine

RADNI KOLEKTIV PODUZEĆA
„LUKA“ ŠIBENIK

čestita

1. MAJA međunarodni
praznik rada

svim radnim kolektivima i građanima
socijalističke Jugoslavije

RADNI KOLEKTIV TVORNICE
ELEKTRODA I FEROLEGURA
ŠIBENIK

čestita

1. MAJA međunarodni praznik rada
društvene klase

svim radnim ljudima socijalističke Jugoslavije

TRGOVACKO PODUZEĆE
»SLOGA«
ŠIBENIK

Svojim poslovnim prijateljima
i građanima naše zemlje

čestita

1. MAJA —

PRAZNIK RADA

»RIVIJERA« HOTELSKO-TURISTIČKO PODUZEĆE
ŠIBENIK

čestita

našim građanima i poslovnim prijateljima

1. MAJA

MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

TRGOVACKO PODUZEĆE
»TKANINA«
ŠIBENIK

Svojim poslovnim prijateljima
i građanima naše zemlje

čestita

1. MAJA —
PRAZNIK RADNIH LJUDI

Radnim ljudima socijalističke domovine
i poslovnim prijateljima

čestitam

1. MAJA —

PRAZNIK RADA

KOLEKTIV PODUZEĆA ZA PROMET I PRERADU
PLODINA »KRKA« ŠIBENIK

TVORNICA ZA PRERADU RIBE
»DALMACIJA«
ŠIBENIK

Svim našim građanima
i poslovnim prijateljima

čestita

1. MAJA —

PRAZNIK RADNIH LJUDI